

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU
I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
STANDARD A.D. PRNJAVOR**

APRIL 2016. GODINE

Kopija broj: 1

S A D R Ž A J

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	3
BILANS USPJEHA	5
IZVJEŠTAJ O OSTALIM DOBICIMA I GUBICIMA PERIODA	6
BILANS STANJA	7
BILANS TOKOVA GOTOVINE	8
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	9
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU.....	10
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	10
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA.....	12
4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE	17
5. PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA	19
6. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA UČINAKA	19
7. TROŠKOVI MATERIJALA	19
8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	20
9. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	20
10. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA.....	20
11. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	20
12. FINANSIJSKI RASHODI.....	21
13. OSTALI PRIHODI.....	21
14. POREZ NA DOBIT	21
15. ZARADA PO AKCIJI.....	21
16. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA.....	22
17. ZALIHE.....	22
18. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	23
19. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	23
20. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST	23
21. OSNOVNI KAPITAL	24
22. DUGOROČNI KREDITI	24
23. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE.....	25
24. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	25
25. OBAVEZE ZA ZARADE I NAKNADE ZARADA.....	25
26. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA	26
27. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA.....	27
28. POTENCIJALNE OBAVEZE	28
29. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA.....	29

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima društva „Standard“ a.d. Prnjavor

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Standarda a.d. Prnjavor (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine i bilans uspjeha, izvještaj o ostalim dobitima i gubicima perioda, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, kao i za takve interne kontrole za koje rukovodstvo utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed pronevjere ili greške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih principa i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija podrazumijeva primjenu postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Izabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed pronevjere ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja, u cilju kreiranja adekvatnih revizijskih postupaka u datim okolnostima, ali ne za potrebe izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnov za izražavanje našeg mišljenja.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

Akcionarima društva „Standard“ a.d. Prnjavor (nastavak)

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2015. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Ostala pitanja

Finansijski izvještaji Društva za godinu koja se završava dana 31. decembra 2014. godine su bili revidirani od strane drugog revizora u čijem je izvještaju od 26.03.2015. godine izraženo pozitivno mišljenje na te finansijske izvještaje.

Banja Luka, 07. april 2016. godine

CONFIDA REVIZIJA BANJA LUKA d.o.o.



Jadranka Kurbalija
Ovlašćeni revizor

BILANS USPJEHA
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2015. GODINE

Bilansne pozicije	Napomene	2015. u KM	2014. u KM
Poslovni prihodi			
Prihodi od prodaje robe		-	1.865
Prihodi od prodaje učinaka	5	28.994.960	26.858.404
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka		1.706	-
Povećanje/(smanjenje) vrijednosti zaliha učinaka	6	(888.835)	(1.898.283)
Ostali poslovni prihodi		73.498	22.704
		28.181.329	24.984.690
Poslovni rashodi			
Nabavna vrijednost prodate robe		-	713
Troškovi materijala	7	20.548.130	18.008.826
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	8	4.517.323	4.145.699
Troškovi proizvodnih usluga	9	885.069	809.106
Troškovi amortizacije i rezervisanja	10	954.118	981.695
Nematerijalni troškovi	11	417.326	635.529
Troškovi poreza		75.247	111.271
Troškovi doprinosa		4.050	3.450
		27.401.263	24.696.289
Poslovni dobitak		780.066	288.401
Finansijski prihodi		105.241	88.177
Finansijski rashodi	12	(254.631)	(437.467)
Dobitak redovne aktivnosti		630.676	(60.889)
Ostali prihodi	13	174.375	196.361
Ostali rashodi		(66.425)	(12.342)
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina		(53.197)	(65.210)
Dobitak prije oporezivanja		685.429	57.920
Porez na dobit	14	(81.188)	(37.387)
Neto dobitak		604.241	20.533
Zarada po akciji	15	0,1704	0,0058

IZVJEŠTAJ O OSTALIM DOBICIMA I GUBICIMA PERIODA
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2015. GODINE

Bilansne pozicije	2015. u KM	2014. u KM
Neto dobitak perioda	604.241	20.533
Ostali dobiti u periodu	-	-
Ukupan neto dobitak	604.241	20.533

BILANS STANJA
NA DAN 31.12.2015. GODINE

Bilansne pozicije	Napomene	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Stalna imovina			
Nematerijalna ulaganja		36.648	49.036
Nekretnine, postrojenja, oprema	16	6.523.563	6.901.897
		6.560.211	6.950.933
Tekuća imovina			
Zalihe	17	3.243.970	4.146.829
Kratkoročna potraživanja	18	2.780.881	1.797.893
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	19	75.747	45.878
Porez na dodatu vrijednost	20	179.928	226.141
Aktivna vremenska razgraničenja		752	8.600
		6.281.278	6.225.341
UKUPNA AKTIVA		12.841.489	13.176.274
Kapital			
Osnovni kapital	21	3.544.986	3.544.986
Rezerve		173.629	172.603
Neraspoređeni dobitak		1.088.092	484.878
		4.806.707	4.202.467
Dugoročna rezervisanja		50.000	50.000
Dugoročne obaveze			
Dugoročni krediti	22	854.197	2.517.425
Dugoročne obaveze po finans. lizingu		67.760	1.502.404
		921.957	4.019.829
Kratkoročne obaveze			
Kratkoročne finansijske obaveze	23	2.194.847	803.644
Obaveze iz poslovanja	24	4.459.344	3.574.157
Obaveze za zarade i naknade zarada	25	321.805	426.335
Druge obaveze		20.673	27.518
Porez na dodatu vrijednost		9.959	1.785
Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine		4.322	41.385
Obaveze za porez na dobitak		50.995	19.092
Pasivna vremenska razgraničenja		880	10.062
		7.062.825	4.903.978
UKUPNA PASIVA		12.841.489	13.176.274

BILANS TOKOVA GOTOVINE
ZA PERIOD 01.01.2015. - 31.12.2015. GODINE

	2015. u KM	2014. u KM
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi od kupaca i primljeni avansi	27.977.657	25.914.011
Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	20.295	192.595
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	1.258.769	960.872
Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	(22.005.097)	(21.065.621)
Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	(4.045.422)	(3.588.487)
Odlivi po osnovu poreza na dobit	(73.468)	(37.097)
Odlivi po osnovu plaćenih kamata	(213.304)	(253.837)
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(589.338)	(650.420)
<i>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</i>	2.330.092	1.472.016
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme	(584.622)	(433.091)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</i>	(584.622)	(433.091)
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	-	169.643
Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	77.517	6.658
Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	(816.964)	(538.529)
Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	(976.154)	(122.095)
Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	-	(510.791)
<i>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</i>	(1.715.601)	(995.114)
NETO PRILIV/(ODLIV) GOTOVINE	29.869	43.811
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	45.878	2.067
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	75.747	45.878

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
ZA PERIOD 01.01.2015. - 31.12.2015. GODINE

	<i>Osnovni kapital</i>	<i>Ostale rezerve</i>	<i>Neraspoređeni dobitak/gubitak</i>	<i>Ukupno</i>
				<u>u KM</u>
Stanje na dan 1.1.2014. godine	3.544.986	172.425	464.523	4.181.934
Neto dobitak perioda	-	178	20.355	20.533
Stanje na dan 31.12.2014. godine	3.544.986	172.603	484.878	4.202.467
Ponovo iskazano stanje na dan 01.01.2015	3.544.986	172.603	484.878	4.202.467
Neto dobitak perioda	-	1.026	603.214	604.240
Stanje na dan 31.12.2015. godine	3.544.986	173.629	1.088.092	4.806.707

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN

31 DECEMBAR 2015. GODINE

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Privredno društvo Standard a.d. Prnjavor osnovano je 1943. godine. Od tada do danas pretrpjelo je mnogobrojne oblike transformacije; od stolarske radnje, javnog preduzeća do akcionarskog društva.

Standard a.d. posluje kao akcionarsko društvo od 01.11.2001. godine sa punim nazivom Preduzeće za proizvodnju namještaja i rezane građe "Standard" a.d. Prnjavor. Postupkom prodaje državnog kapitala 2004. godine većinski vlasnik postaje kompanija Dacommet iz Zuricha.

Rješenjem Okružnog privrednog suda Banja Luka od 24.04.2012. godine izvršeno je usklađivanje akata i poslovnog imena sa Zakonom o privrednim društvima, usklađivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske dopuna djelatnosti i promjena funkcije lica ovlaštenog za zastupanje.

Društvo posluje pod punim nazivom: Privredno društvo za proizvodnju namještaja i rezane građe "Standard" akcionarsko društvo Prnjavor.

Sjedište Društva je u Ulici Jovana Dučića br.2 Prnjavor.

Matični broj društva je: 01392042

Šifra djelatnosti: 31.01

JIB: 4401226560008

PDV: 401226560008

Društvo je na dan 31.12.2015. godine zapošljavalo 359 radnika. (na dan 31.12.2014. godine 330 radnika).

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finansijski izvještaji Društva su sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i drugim računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, pravna lica u Republici Srpskoj su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procjenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objelodanjivanje finansijskih izvještaja vrše u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su sastavni dio standarda.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE**

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
(NASTAVAK)**

Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

Prevod Okvira, MRS, MSFI i tumačenja, izdatih od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde i Komiteta za tumačenja međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja primjenjuju se za periode koji počinju 1. januara 2009. godine ili kasnije. Međutim, do datuma sastavljanja finansijskih izvještaja za 2015. godinu nisu prevedene niti objavljene sve važeće promjene u standardima i tumačenjima.

Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja Društvo nije u potpunosti primjenilo MRS, MSFI i tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2015. godine. Imajući u vidu materijalno značajne efekte koje odstupanja računovodstvenih propisa Republike Srpske od MSFI i MRS mogu da imaju na istinitost i objektivnost finansijskih izvještaja Društva, priloženi finansijski izvještaji se ne mogu smatrati finansijskim izvještajima sastavljenim u saglasnosti sa MSFI i MRS.

Prezentacija finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike (Službeni glasnik RS br. 49/15).

Finansijski izvještaji su iskazani u konvertibilnim markama (KM), osim ukoliko nije drugačije navedeno. Konvertibilna marka predstavlja zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj.

Računovodstveni metod

Finansijski izvještaji su sastavljeni po metodu prvobitne nabavne vrednosti, osim ukoliko MSFI ne zahtevaju drugačiji osnov vrednovanja na način opisan u primjenjenim računovodstvenim politikama.

Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski izvještaji Društva sastavljeni su na osnovu načela stalnosti poslovanja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

(a) Prihodi i rashodi

Prihodi od izvršenih usluga priznaju se u bilansu uspjeha pod uslovom da su svi rizici i koristi prešli na kupca. Prihodi od prodaje se evidentiraju u momentu izvršenja usluge. Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za odobrene popuste.

Rashodi se obračunavaju po načelu uzročnosti prihoda i rashoda.

(b) Preračunavanje strane valute

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u KM po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunati su u KM po zvaničnom kursu utvrđenom za taj dan.

Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.

Zvanični kursevi za EUR primjenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u KM su bili sljedeći:

Valuta	31.12.2015.	31.12.2014.
EUR	1,95583	1,95583

(c) Troškovi pozajmljivanja

Troškovi pozajmljivanja se odnose na kamate i druge troškove koji nastaju u vezi sa pozajmljivanjem sredstava. Troškovi pozajmljivanja koji se mogu neposredno pripisati sticanju, izgradnji ili izradi sredstva koje se osposobljava za upotrebu, uključuju se u nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja tog sredstva. Ostali troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(d) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti, odnosno po cijeni koštanja za sredstva izrađena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost uvećana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovođenju ovih sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrijednosti po osnovu amortizacije i za eventualne kumulirane gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti.

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se izračunava primenom linearne metode u toku procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava, uz primjenu sljedećih stopa:

Naziv	stope %
Građevinski objekti	1,3-10
Kancelarijski namještaj	10-20
PTT oprema	10
Proizvodna oprema	10-50
Transportna sredstva	12,5-25

Obračun amortizacije počinje od narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je sredstvo stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se preispituju svake godine radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstvo se isknjižava iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN

31 DECEMBAR 2015. GODINE

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(e) Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan svakog bilansa stanja, Društvo preispituje knjigovodstvenu vrijednost svoje materijalne i nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu umanjenja vrijednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procjenjeni budući novčani tokovi diskontuju se do sadašnje vrijednosti primenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca za rizike specifične za to sredstvo.

Ako je procjenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od knjigovodstvene vrijednosti, onda se knjigovodstvena vrijednost tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo prethodno nije bilo predmet revalorizacije. U tom slučaju dio gubitka, do iznosa revalorizacije, priznaje se u okviru promjena na kapitalu.

(f) Finansijski instrumenti

Klasifikacija finansijskih instrumenata

Finansijska sredstva uključuju dugoročne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoročne finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente. Društvo klasifikuje finansijska sredstva u neku od sljedećih kategorija: sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, investicije koje se drže do dospjeća, krediti (zajmovi) i potraživanja i sredstva raspoloživa za prodaju. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su sredstva stečena. Rukovodstvo Društva utvrđuje klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja.

Finansijske obaveze uključuju dugoročne finansijske obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze. Društvo klasifikuje finansijske obaveze u dvije kategorije: obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i ostale finansijske obaveze.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN

31 DECEMBAR 2015. GODINE

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Metod efektivne kamate

Metod efektivne kamate je metod izračunavanja amortizovane vrijednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze i raspodjele prihoda i rashoda od kamate tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduće gotovinske isplate ili primanja tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili, gde je prikladno, tokom kraćeg perioda na neto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.

Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznim računima, kao i kratkoročni depoziti do tri meseca koje je moguće lako konvertovati u gotovinu i koji su predmet beznačajnog rizika od promjene vrijednosti.

Kredit (zajmovi) i potraživanja

Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu klasifikuju se kao krediti (zajmovi) i potraživanja.

Kredit (zajmovi) i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamate, umanjenoj za umanjenje vrijednosti po osnovu obezvrjeđenja. Prihod od kamate se priznaje primjenom metoda efektivne kamate, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje priznavanje prihoda od kamate ne bi bilo materijalno značajno.

Umanjenja vrijednosti finansijskih sredstava

Na dan svakog bilansa stanja Društvo procjenjuje da li postoje objektivni dokazi da je došlo do umanjenja vrijednosti imovine finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha). Obezvrjeđenje finansijskih sredstava se vrši kada postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijskog sredstva, procjenjeni budući novčani tokovi sredstava izmjenjeni.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

(f) Finansijski instrumenti (nastavak)

Umanjenja vrijednosti finansijskih sredstava (nastavak)

Obezvrjeđenje (ispravka vrijednosti) potraživanja vrši se indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospjeća za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana. Promjene na računu ispravke vrijednosti potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspjeha. Naplata otpisanih potraživanja knjiži se u bilansu uspjeha kao ostali prihod.

Ostale finansijske obaveze

Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju po fer vrijednosti primljenih sredstava, umanjenoj za troškove transakcije.

Nakon početnog priznavanja, ostale finansijske obaveze se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamate. Trošak po osnovu kamata se priznaje u bilansu uspjeha obračunskog perioda.

(g) Porez na dobitak

Tekući porez

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju Republike Srpske. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primjenom poreske stope od 10% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspjeha koji se koriguje za razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Republike Srpske.

Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjene poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE**

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)

Porez na dobitak (nastavak)

Odloženi porez

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobici biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

(h) Primanja zaposlenih

U skladu sa propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj, Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Društvo je, takođe, obavezno da od bruto plata zaposlenih obustavi doprinose i da ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.

Društvo nije uključeno u druge oblike penzijskih planova i nema nikakvih obaveza po ovim osnovama.

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE

Sastavljanje finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva da vrši procjene i koristi pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procjenjenih iznosa.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtijevaju vršenje procjene i korišćenje pretpostavki predstavljena su u daljem tekstu:

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE**

4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE (NASTAVAK)

(a) Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme

Društvo procjenjuje preostali korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promijene u poslovnim knjigama Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“. Ove procjene mogu da imaju materijalno značajan efekat na knjigovodstvenu vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme kao i na iznos amortizacije tekućeg obračunskog perioda.

(b) Umanjenje vrijednosti imovine

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvene vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjeње vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjeња vrijednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčanih tokova mogu da utiču na knjigovodstvenu vrijednost odnosno imovine.

(c) Ispravka vrijednosti potraživanja

Ispravka vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja se vrši na osnovu procjenjenih gubitaka usljed nemogućnosti kupaca da ispune svoje obaveze. Procjena rukovodstva je zasnovana na starosnoj analizi potraživanja od kupaca, istorijskim otpisima, kreditnoj sposobnosti kupaca i promjenama u postojećim uslovima prodaje. Ovo uključuje i pretpostavke o budućem ponašanju kupaca i očekivanoj budućoj naplati. Promjene u uslovima poslovanja, djelatnosti ili okolnosti vezani za određene kupce mogu da imaju za posljedicu korekciju ispravke vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja objelodanjene u priloženim finansijskim izvještajima.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE**
5. PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA

Prihodi od prodaje učinaka	2015. u KM	2014. u KM
Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	14.848	675
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	64.477	94.965
Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	28.915.635	26.762.764
Ukupno prihodi od prodaje učinaka:	28.994.960	26.858.404

Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu u 2015. godini u iznosu od 28.915.635 KM (u 2014. godini 26.762.764 KM), u potpunosti se odnosi na prodaju ino partneru IKEA Supply AG Švajcarska po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji.

6. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA UČINAKA

Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka u 2015. godini u iznosu od 888.835 KM (u 2014. godini 1.898.283 KM) u potpunosti se odnosi na smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje.

7. TROŠKOVI MATERIJALA

Troškovi materijala	2015. u KM	2014. u KM
Troškovi osnovnog materijala i sirovina za izradu učinaka	19.665.603	17.217.266
Troškovi pomoćnog materijala za izradu	68.877	63.276
Troškovi materijala za izradu- režijski dijelovi	254.090	213.358
Troškovi materijala za izradu- gorivo i mazivo	28.863	34.170
Utrošeni sitni alat i inventar	12.817	2.951
Utrošen kancelarijski materijal	12.966	6.854
Troškovi raznog materijala	33.133	14.194
Utrošak ostalog goriva	15.392	17.257
Troškovi električne enrgije	456.389	439.500
Ukupno troškovi materijala:	20.548.130	18.008.826

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN

31 DECEMBAR 2015. GODINE

8. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	2015. u KM	2014. u KM
Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	3.909.717	3.396.911
Ostali lični rashodi	607.606	748.788
Ukupno troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi:	4.517.323	4.145.699

9. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

Troškovi proizvodnih usluga	2015. u KM	2014. u KM
Troškovi usluga na izradi učinka	59.246	60.139
Troškovi transportnih usluga	364.226	341.693
Troškovi usluga održavanja	169.258	125.265
Troškovi reklame i propagande	17.557	837
Troškovi istraživanja	11.916	38.851
Troškovi ostalih usluga	262.866	242.321
Ukupno troškovi proizvodnih usluga:	885.069	809.106

10. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

Troškovi amortizacije i rezervisanja u 2015. godini u iznosu od 954.118 KM (u 2014. godini 981.695 KM) u potpunosti se odnose na troškove amortizacije.

11. NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Nematerijalni troškovi	2015. u KM	2014. u KM
Troškovi neproizvodnih usluga	260.827	431.803
Troškovi reprezentacije	10.219	6.933
Troškovi premije osiguranja	44.021	84.768
Troškovi platnog prometa	69.811	67.670
Troškovi članarina	7.318	6.510
Ostali nematerijalni troškovi	25.130	37.845
Ukupno nematerijalni troškovi:	417.326	635.529

STANDARD A.D. PRN JAVOR**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE****12. FINANSIJSKI RASHODI**

Finansijski rashodi	2015. u KM	2014. u KM
Rashodi kamata	226.580	350.363
Negativne kursne razlike	28.051	87.104
Ukupno finansijski rashodi:	254.631	437.467

13. OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi	2015. u KM	2014. u KM
Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	23.117	123.744
Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	63.366	5.516
Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	87.892	67.101
Ukupno ostali prihodi:	174.375	196.361

14. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit	2015. u KM	2014. u KM
Dobitak prije oporezivanja	685.429	57.920
Korekcija za poreske svrhe	201.755	578.778
Poreska osnovica	887.184	636.698
Umanjene poreske osnovice na osnovu ulaganja	(75.229)	(262.824)
Neto poreska osnovica	811.885	373.874
Tekući porez na dobit (po stopi od 10%)	81.188	37.387

15. ZARADA PO AKCIJI

Zarada po akciji	2015. u KM	2014. u KM
Dobitak obračunskog perioda	604.241	20.533
Broj akcija	3.544.986	3.544.986
Zarada po akciji	0,1704	0,0058

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
 31 DECEMBAR 2015. GODINE

16. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	<i>Zemljište</i>	<i>Građev. objekti</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>Avansi i NPO u pripremi</i>	<i>Ukupno</i>
NABAVNA VRIJEDNOST					
Stanje na dan 31.12.2014.	798.693	12.030.062	13.823.683	118.147	26.770.585
Nabavka	-	285.708	217.702	81.211	584.621
Rashodovanje/Prodaja	-	(810)	(93.708)	-	(94.518)
Prenos sa/na	-	199.358	-	(199.358)	-
Stanje na dan 31.12.2015.	798.693	12.514.318	13.947.677	-	27.260.688
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI					
Stanje na dan 31.12.2014.	-	8.087.900	11.780.788	-	19.868.688
Amortizacija	-	189.194	752.538	-	941.732
Rashodovanje	-	(810)	(72.485)	-	(73.295)
Stanje na dan 31.12.2015.	-	8.276.284	12.460.841	-	20.737.125
Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2014. godine	798.693	3.942.162	2.042.895	118.147	6.901.897
Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2015. godine	798.693	4.238.034	1.486.836	-	6.523.563

Na nekretninama, postrojenjima i opremi upisana je hipoteka po dugoročnim kreditima koje Društvo koristi kod poslovne banke.

17. ZALIHE

Zalihe	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Zalihe materijala	1.707.973	1.736.909
Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	216.413	1.260.055
Zalihe gotovih proizvoda	1.246.836	1.092.029
Dati avansi	72.748	57.836
Ukupno zalihe:	3.243.970	4.146.829

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE**
18. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA

Kratkoročna potraživanja	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Potraživanja od kupaca u zemlji	66.880	76.090
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	2.637.298	1.690.107
Druga kratkoročna potraživanja	76.703	31.696
Ukupno kratkoročna potraživanja:	2.780.881	1.797.893

19. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

Gotovina i gotovinski ekvivalenti	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Tekući račun	75.166	1.046
Devizni račun	185	43.156
Glavna blagajna	396	1.676
Ukupno gotovina i gotovinski ekvivalenti:	75.747	45.878

20. POREZ NA DODATU VRIJEDNOST

Porez na dodatu vrijednost	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Porez na dodatu vrijednost u primljenim fakturama	12.042	20.585
Porez na dodatu vrijednost plaćen pri uvozu	-	1.121
Porez na dodatu vrijednost u datim avansima	-	(4.602)
Potraživanja po osnovu razlike između platnog i naplaćenog PDV-a	167.886	209.037
Ukupno porez na dodatu vrijednost:	179.928	226.141

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN

31 DECEMBAR 2015. GODINE

21. OSNOVNI KAPITAL

Osnovni kapital iskazan na dan 31. decembra 2015. godine u iznosu od 3.544.986 KM sastoji se od 3.544.986 običnih (redovnih) akcija nominalne vrijednosti od 1,00 KM po akciji.

Akcionari Društva su dati u narednoj tabeli:

Akcionari	% učešća
DACCOMET AG DUFOURSTRASSE Zurich	84,49
PREF A.D. Banja Luka	9,72
Fond za restituciju RS A.D. Banja Luka	4,86
Ostali akcionari	0,93
Ukupno:	100,00

22. DUGOROČNI KREDITI

Dugoročni krediti	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Dugoročni krediti u zemlji:		
Nova banka ad Banja Luka-sredstva IRB RS	777.778	1.392.299
Nova banka ad Banja Luka-sredstva IRB RS	852.564	1.000.355
Nova Banka ad Banja Luka	134.959	172.570
	1.765.301	2.565.224
Tekuća dospjeća dugoročnih kredita	(911.104)	(47.799)
Ukupno dugoročni krediti:	854.197	2.517.425

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita iskazane na dan 31. decembar 2015. godine u iznosu od 854.197 KM (na 31. decembar 2014. godine 2.517.425 KM) odnose se na kredite kod domaćih komercijalnih banaka sa rokom otplate od 60 do 84 mjeseci i kamatnom stopom od 5,10% do 7,30% na godišnjem nivou. Krediti su odobreni za osnovna sredstva i obrtna sredstva.

Struktura dospjeća obaveza po dugoročnim kreditima na dan 31. decembar 2015. i 2014. godine data je u tabeli koja slijedi:

Dugoročni krediti	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Do 1 godine	911.104	799.923
Od 1 do 2 godine	689.713	911.104
Od 3 do 5 godina	164.484	854.197
Ukupno dugoročni krediti:	1.765.301	2.565.224

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
 31 DECEMBAR 2015. GODINE

23. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

Kratkoročne finansijske obaveze	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Kratkoročni krediti u zemlji	746.536	737.604
Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	1.448.311	66.040
Ukupno kratkoročne finansijske obaveze:	2.194.847	803.644

24. OBAVEZE IZ POSLOVANJA

Obaveze iz poslovanja	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Obaveze prema dobavljačima – povezana pravna lica	2.306.494	1.624.231
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	1.289.213	990.118
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	863.637	959.808
Ukupno obaveze iz poslovanja:	4.459.344	3.574.157

25. OBAVEZE ZA ZARADE I NAKNADE ZARADA

Obaveze za zarade i naknade zarada	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Obaveze za neto zarade	197.949	190.402
Obaveze za porez iz bruto zarada	13.808	26.498
Obaveze za doprinose iz bruto zarada	109.529	208.901
Obaveze za ostala neto lična primanja	519	534
Ukupno obaveze za zarade i naknade zarada:	321.805	426.335

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE

26. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

U okviru svojih redovnih poslovnih aktivnosti Društvo obavlja transakcije sa povezanim licima. U toku 2015. i 2014. godine obavljene su sljedeće transakcije sa povezanim pravnim licima:

Bilans uspjeha	2015. u KM	2014. u KM
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga:		
- Dacommet AG d.o.o. Slatina	14.848	-
- Standard Furniture Serbia d.o.o. Čuprija	-	675
Ukupno prihodi:	14.848	675
Neto prihodi:	14.848	675

Potraživanja i obaveze prema povezanim licima su date kako slijedi:

Bilans stanja	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Potraživanja od kupaca		
- Dacommet AG d.o.o. Slatina	17.372	-
- Standard Furniture Serbia d.o.o. Čuprija	39.339	-
	56.711	-
Ukupna aktiva	56.711	
Obaveze prema dobavljačima		
- Dacommet AG Zurich	2.306.494	1.599.541
- Standard Furniture Serbia d.o.o. Čuprija	-	24.689
	2.306.494	1.624.230
Ukupna pasiva	2.306.494	1.624.230
Neto pasiva	(2.249.783)	(1.624.230)

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN

31 DECEMBAR 2015. GODINE

27. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA

Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima, kao što su kreditni rizik i rizik likvidnosti. Upravljanje finansijskim rizicima je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih efekata na finansijske performanse Društva u uslovima nepredvidivosti kretanja na finansijskim tržištima.

Društvo ne koristi finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje obzirom da takvi instrumenti nisu u široj upotrebi, niti postoji organizovano tržište ovih instrumenata u Republici Srpskoj.

(a) Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi moglo dovesti do finansijskog gubitka Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne finansijske plasmane, kratkoročne finansijske plasmane i potraživanja.

Na osnovu javno dostupnih finansijskih informacija i internih istorijskih podataka o saradnji, Društvo vrši određivanje boniteta za pojedinačnog poslovnog partnera. Na osnovu procjenjenog boniteta utvrđuje se iznos maksimalne kreditne izloženosti za pojedinačnog poslovnog partnera, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva.

Društvo nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika, obzirom da se njegova potraživanja i plasmani odnose na veći broj međusobno nepovezanih kupaca.

(b) Rizik likvidnosti

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbjeđuje da u svakom trenutku ispunjava svoje obaveze. Rizikom likvidnosti se upravlja održavanjem odgovarajućih novčanih rezervi, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa dospjeća finansijskih sredstava i obaveza.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE****27. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (NASTAVAK)****Upravljanje rizikom kapitala**

Upravljanje rizikom kapitala služi rukovodstvu Društva da očuva mogućnost poslovanja po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala.

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto zaduženosti i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne finansijske obaveze, kratkoročne i dugoročne, umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti.

Upravljanje rizikom kapitala	31.12.2015. u KM	31.12.2014. u KM
Ukupna zaduženost	3.116.804	4.823.473
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	<u>75.747</u>	<u>45.878</u>
Neto zaduženost	3.041.057	4.777.595
Kapital	<u>4.806.707</u>	<u>4.202.467</u>
Ukupan kapital	<u>7.847.764</u>	<u>8.980.062</u>
Pokazatelj zaduženosti	38,75%	53,20%

28. POTENCIJALNE OBAVEZE

Procjenjena vrijednost sudskih sporova koji se na dan 31. decembar 2015. godine vode protiv Društva iznose 47.479 KM. Iznosi konačnih gubitaka po osnovu sudskih sporova mogu biti uvećani po osnovu obračunatih zateznih kamata do datuma okončanja sporova, odnosno do datuma konačne isplate po sporovima. Rukovodstvo smatra da sudski sporovi koji se vode protiv Društva neće prouzrokovati materijalno značajne štete po Društvo.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN
31 DECEMBAR 2015. GODINE**

29. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembar 2015. i 2014. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.



Odgovorno lice

